


**TRUTH
CENTERED
TRANSFORMATION**

MODULE 2



**'MUSO OA MOLIMO
TATAISO STUDI**

Thuto ea 2: Litekanyetso tsa 'Muso

<i>Bohlokoa</i>	<i>Lengolo</i>	<i>Setso / Tloaelo ea Rona</i>	<i>'Muso oa Molimo</i>
Baetapele ba lokela ho itšoara joang ho	Matheu 20: 25-28	<i>Batho ba sebeletsa baetapele. Baeta-pele ba bolella batho seo ba lokelang ho se etsa.</i>	<i>Baeta-pele ba sebeletsa batho</i>
kamoo re lokelang ho ba monna oa hae	Bakolose 3:19 1 Peter 3: 7 Baefese 5:25, 28, 33		
Re lokela ho itšoara joang re le basali	Genese 2:18 Baefese 5: 22-24, 33		
Re lokela ho tšoara bana joang	Pesaleme ea 127: 3 Baefese 6: 4		
Tsela ea ho tšoara batho	Matheu 22: 36-40 Luka 10: 25-37		
Tsela ea ho tšoara lira	Luka 6: 27-31		
Boikutlo ba rona ba ho sebetsa	Bakolose 3: 22-4: 1 Baefese 6: 7 -8		
Boikutlo ba rona ka tikoloho	Pesaleme ea 24: 1 Genese 1: 28-30 Genese 2:15		
Ntho ea bohlokoahali	Mattheu 6: 25-34 Mattheu 22: 36-40		
Boikutlo ba rona ka lefu le ho shoa	Johanne 11: 25-26 Baheberu 2: 14-15 Tšenolo 1: 17-18		
Boikutlo ba rona ka mahlomola	Luka 6: 22-23 2 Ba-Korinthe 1: 8-11		

Thuto ea 3: Kutloisiso ea Bibe le ea Mosebetsi

Molimo o rerile hore re sebetse ka mafolofolo

Mabaka a mang a ho sebetse ke afe? Bala litemana tse latelang le mehopolo efe kapa efe eo u nang le eona ho fihlela joale thutong ena.

- 1 Bathesalonika 4: 11-12
- 1 Timothea 5: 8
- Baefese 4:28

Mor'abo rona Lawrence

- Haeba u ka kopana le Mor'abo rona Lawrence lilemong tsena tse leshome, u ka be u ile ua mo fa likeletso life?
- Na u nahana hore mosebetsi oa Mor'abo rona Lawrence ka kichineng o ne o se bohlokoa ho feta thapelo ea baitlami ba thapelo?
- Bala litemana tse latelang 'me u nahane hore na li sebetse joang boemong bona:
 - 1 Ba-Korinthe 10:31
 - Bakolose 3:23

Molimo o Tsotella kamoo re etsang mosebetsi oa rona

sheba litemana tse latelang. Litemana tsee li re ruta eng ka mosebetsi? Akaretsa mohopolo oa sehlooho ka polelo e le 'ngoe.

- 2 Bathesalonika 3: 10-12
- Liproverbia 10: 4
- Liproverbia 19:15
- Liproverbia 21:25

U nahana hore temana ee e re ruta eng ka moo re lokelang ho sebetse kateng?

- Bakolose 3:23

Thuto ea 4: 'Muso o Lefatšeng

Bala Liketso 2: 42-47 le Liketso 4: 32-35.

1. Balumeli ba bacha ba ile ba etsa eng?
2. Na lintho tsa moea kapa tsa nama ke tsona?
3. Phello e ile ea e-ba efe?
4. Re lokela ho bona litholoana life metseng ea rona ha re na le kopano ea boena joaloka balumeli ba pele?

Thuto ea 5: Pale ea Mofumahali Lee

Pale ea 1 - Mofumahali Lee le serapa sa lipalesa

Sebakeng sa habo ho ne ho e-na le lelapa le futsanehileng le nang le bana ba babeli. Bo-mme le ntate ba ne ba sa sebetse. Mofumahali Lee o ile a etela mme a hlokomela hore ho na le mobu o monyane o nang le mobu pela ntlo ea bona. 'Hobaneng o sa jale lipalesa?' O ile a botsa. 'O ka etsa hore ntlo ea hau e be ntle le ho e rekisa' marakeng o haufi. '

Mme oa lelapa lena o entse joalo mme a qala ho isa lipalesa tseo a li lemmeng 'marakeng moo a li rekisitseng. Kapelenyana o ile a fumana hore bareki le bona ba kopa mefuta e meng ea lipalesa hape, empa o ne a na le setša se senyane feela mme a sa khone ho lema mefuta e meng. Mme enoa, leha ho le joalo, o ile a qala ho reka lipalesa ho balemi ba bang mme a li rekisa, hammoho le tsa hae, bakeng sa phaello. Kaha joale o ne a se a e-na le sebaka se senyenyane 'marakeng sa ho rekisa lipalesa tsa hae, o ile a ipotsa, 'Nka rekisa le lintho tse ling! '.

Pale ea 2 - Mofumahali Lee le litapole

Lelapa le leng le neng le hloka thuso le ne le batla ho sebetse empa le sa tsebe hore na le etseng mme le se na tsebo e khethehileng. Ba ne ba sebetse joaloka basebetsi ba letsatsi le letsatsi, empa hangata ba ne ba sa khone ho fumana mosebetsi. Mofumahali Lee o ne a bona hore lelapa lena le sebetse ka thata mme o hlile o batla ho sebetse, ka hona o ile a etela lelapa le leng kerekeng leo e neng e le lihoai tsa litapole. O ile a ba botsa hore na temo ea litapole e na le molemo, haeba ho na le mmara o motle, le hore na ho hloka hlahla lisebelisoa life ho qala temo ea litapole.

Ha a utloa hore e ne e le mosebetsi o motle, o ile a hlalosa lelapa hore Molimo o re bitsitse ho rata baahelani ba rona le ho hlokomela bafumanehi. O ile a ba botsa hore na ba ka ikemisetsa ho ruta lelapa le futsanehileng ho ba lihoai tsa litapole. Ba ile ba lumela. Mofumahali Lee o tsebisitse malapa ana a mabeli. Lelapa le futsanehileng le ne le thabetse hore joale ba tla khona ho etsa ho hong, mme ba potlakela ho ea hira setša se senyane le tsohle tse neng li hloka hlahla ho qala. Qetellong ea selemo, ba ile ba ba le chai e ngata 'me ba khona ho lefa rente ea masimo, chelete ea peo, mme ba ntse ba na le phaello e ntle bakeng sa lelapa.

Pale ea 3 - Mofumahali Lee le poelano ea lelapa

Lelapa la boraro Mofumahali Lee o ne a batla ho thusa le ne le arohane le batsoali ba bona. Batsoali ba ne ba lumela hore mora oa bona le lelapa la hae ha ba na thuso ebile ba ke ke ba ba letho. Mofumahali Lee o kopane le lelapa ho leka ho boelanya mahlakore ka bobeli. Mofumahali Lee o netefalitse hore o tla kopana khafetsa le lelapa mme a ba thuse ho ntlafatsa maphelo a bona haeba batsoali ba ikemiselitse ho amohela lelapa hape le ho ba thusa hanyane. Ka lebaka leo, batsoali ba nkile qeto ea ho ts'epa mora oa bona hape mme ba nka qeto ea ho mo alima chelete e le hore a ka qala khoebo ea litšepa. Hona joale o reka lintho tsa khale, tse seng li sebelisitsoe tse entsoeng ka tšepa 'me o li rekisetsa lebenkeleng la moo le nchafatsoang. Hona joale o khona ho hlokomela lelapa la hae mme o ikutloa eka o na le seriti.

Mofumahali Lee Lipotso Lipotso tsa Puisano

1. Mofumahali Lee o ile a etsetsa lelapa ka leng eng?
2. Litholoana tsa liketso tsa Mofumahali Lee e bile life?
3. Ho ka be ho etsahetse'ng ha Mofumahali Lee a ne a sa tsoa fa motho e mong le e mong chelete kapa lijo?
4. Haeba Mofumahali Lee a ne a ba file chelete beke e 'ngoe le e' ngoe ka lilemo tse peli ebe o emisa, o nahana hore bophelo ba bona bo ka be bo ntlafetse joalo ka bona?
5. Phapang ke efe lipakeng tsa ho thusa ka chelete le tsela eo Mofumahali Lee a thusitseng ka eona?
6. Nahana haeba ba bangata ba rona re ka qala ho itšoara joaloka Mofumahali Lee — re etela malapa le ho mamela, ho sheba le ho leka ho utloisisa mathata a bona, ebe re batla tharollo. Litlamorao e ka ba life sechabeng sa heno?

Lelapa le Hlohang

Nahana ho na le lelapa le lulang haufi le kereke ea heno. Monna o tloetse ho tsamaea, empa hang ka khoeli kapa tse peli o khutla matsatsi a 'maloa mme o khutlisa chelete e nyane bakeng sa lelapa. Mosali o hlokomela bana ba bona ba bararo mme ha ho le ea mong oa bona ea kenang sekolo. Ka tloaelo, bana ba matha ba sa roala lieta 'me ba apere liaparo tsa khale haholo. Ntlo ea bona e thefulehile haholo 'me e lutla habohloko ke pula. Ka linako tse ling bana ba ka utluoa ba lla hobane ba lapile.

- Tse ling tsa litlhoko tsa lelapa lena ke li fe?
- Ke tsela efe eo u ka thusang ka ho tšoana le Mofumahali Lee ho lelapa lee?

Thuto ea 5: Kameho ea Lelapa le le leng

Lelapa le le

Leng la Bokreste le etsa phapang

Ena ke pale ea kamoo lelapa le leng la Bokreste le thusitseng ho aha 'Muso oa Molimo motsaneng oo e seng oa Bokreste. Motse ona o ne o le lithabeng tsa Himalaya. Lik'hilomithara tse 'maloa ho tloha motseng e ne e le masimo a tee. Sena se fane ka mosebetsi oa mantlha bakeng sa batho ba motseng. Leha ho le joalo, meputso e ne e le tlase hoo batho ba neng ba sokola ho phela le ha ba ka fumana mosebetsi.

Motse ona o ne o entsoe ka matlo a mapolanka a ka bang mashome a mabeli a metso e mehlano, a sa hahoang hantle, a mapolanka a ruletsoeng ka masenke. Ho ne ho se na matloana motseng. Hobane ho ne ho phahame haholo thabeng, ho ne ho bata haholo; leha ho le joalo, bana ba ne ba sa roala lieta ebile ba ruruhile mala.

Ntlo ka 'ngoe e ne e le tšimong e nyane. Ho phehoa ho ne ho etsoa ka mokhukhung o monyane o phehiloeng o koahetsoeng ke mosi ka mollo, pitsa e lekantsoe majoeng a mararo. Ho ne ho e-na le likhoho tse 'maloa tse mathang li kena ka matlung,' me metsoako eo e ne e le litšila.

Sekolo se haufinyane se ne se le bohole ba lik'hilomithara tse peli. Ho ne ho le hōle haholo hore bana ba ka tsamaea ka maoto letsatsi le leng le le leng, 'me ba ne ba e-na le mosebetsi oo ba lokelang ho o etsa lapeng. Ka hona, bana ba bangata ba ne ba sa kena sekolo. Batho ba bangata ba baholo ba ne ba sa tsebe ho bala le ho ngola. Ka hona, ba ne ba lula ba sebelisoa ke ba metseng e meng ba neng ba ka khona.

Ho ne ho e-na le lirapa tse fokolang haholo hobane metsi a haufinyane e ne e le letamo le bohōle ba lik'hilomithara tse peli. Ho ne ho le thata ho lekana ho tlisa metsi a nooang le a ho hlatsoa, re se re sa re letho ka ho nosetsa lirapa. Ho kile ha ba le phaephe e tsoang letamong lena, empa e ne e se e sa sebetse, mme batho ba ne ba so etse letho ka ho e lokisa.

Pula e ne e na khafetsa ntle le nako e le 'ngoe ea ho lema ha ho ne ho na le pula e lekaneng ho fumana raese. Ho ne ho se na sebaka kapa nako e lekaneng ea ho lema meroho. Haeba ba ne ba le lehlohonolo, ba ne ba ka kotula raese e lekaneng ho ba qeta ho fihlela kotulong e tlang.

Batho bao e ne e le Mahindu, ka hona ba ne ba rapela melimo e mengata e fapaneng. Ho na le melimo e fetang milione e le 'ngoe, eo Mahindu a tlamehang ho e khahlisa le ho e rapela. Motse ona o ne o na le litšoantšo tse nyane tse nyane ho melimo ea Mahindu. Nako le nako ha baahi ba motse ba ne ba ja, ba ne ba lihela lijo fatše bakeng sa meea e lelerang.

Ho ne ho na le maikutlo a ho hloloa le ho hloka tšepo. Tšepo ea bona feela e ne e le hore mohlomong bophelong bo latelang ba tla tsoaloha hape ba be boemong bo betere. Empa hape ho ne ho na le monyetla oa hore, haeba ba sa thabise melimo, ba ka tsoaloha hape e le khoto kapa ntja. Ba ile ba ikutloa ba qabeletsoe, ba se na mokhoa oa ho tsoa ebile ba se na mokhoa oa ho intlafatsa.

Lepcha e ne e le moevangeli ea ileng a fallela sebakeng sena. O ithutetse ho ithuta metheo ea ho thusa ba bang ho ntlafatsa bophelo ba bona thutong ea khoeli e le 'ngoe. Hang ha a qeta thupelo, o ile a fallela motseng le lelapa la hae e le hore ba ka lula teng ho thusa baahisani ba bona ka ho arolelana seo ba ithutileng sona. Ba ne ba e-na le kompone e hloekileng haholo e nang le ntlo ea ho phehela e neng e na le leifo le phahamisitsoeng, le neng le etsa hore ho pheha ho be bonolo le ho sebelisa patsi e fokolang. Ba ne ba ena le hoko e nyane ea ho boloka likhoho tsa bona. Ba leme seratsoana sa meroho, se ntlafalitseng phepo ea bana ba bona. Ba ne ba na le ntloana e kante, 'me bana ba bona ba ne ba se na liboko kapa letshollo hangata joalo ka bana ba bang ba motseng.

Lepcha o ile a kenya li-gutter marulelong a ntlo ea hae mme a beha libarele tsa pokello ea pula ka tlasa bona ho kha metsi ha lipula tse nang ka sewelo. Ba bang ba ile ba kopitsa mohopolo ona, joale ha pula e na, le bona ba na le metsi.

Lepcha e ile ea etsa hore sechaba sechabeng se sebetse 'moho ho beha lipeipi ho tloha letamong ho ea motseng, mme joale baahi ba na le metsi a mangata, a lekaneng ho nosetsa lirapa tsa bona tse ncha tsa meroho. Batho ba bangata ba kopitse matlo a likhoho mme ba ahile matloana a sa nkhang kapa a se nang lintsintsi.

Ha lelapa la Lepcha le fihla, ba ile ba qala ho ruta batho ba baholo le bana ba batlang ho ithuta ho bala le ho ngola. Ba qalile ka ho ruta bana le bacha ho bala. Kajeno, motse o na le sekolo sa oona sa bana ho fihlela sehlopheng sa bone.

Kajeno ho na le moaho o monyane oa kereke hobane joale malapa a mashome a mabeli a metso e meraro ho a mashome a mabeli a metso e mehlano a na le kamano le Krete. Sena sohle ke hobane lelapa lena le le leng le arolelane Krete ka mantsoe le liketso tsa bona.

Batho ba na le boits'oaro, mme ba bona hore ba ka phela bophelo bo botle hobane lelapa le le leng le ne le tsotella ho lekana ho tla arolelana bophelo ba bona le bona.

Pale e tšoanang e phetoa nako le nako metseng e ka leboea ho India le ka bochabela ho Nepal. Kajeno lintho tse tšoanang li etsahala metseng e 120 sebakeng seo. Maphelo a batho a fetoha mmeleng. Empa metse le eona e ntse e fetoha moeeng ha likamano tsa malapa tse 107 li se li qaliloe, 'me tse leshome le metso e' meli tse kholo li na le litho tse 200.

- Tse ling tsa liphetoaho tseo Lepcha a li tliselitseng sechaba ke life? Sheba pale hape 'me u etse lethathamo tlas'a lihlooho tsa sechaba, tsa moea, tsa keello le tsa' mele.
- tlisitse liphetoaho tse joang? O qalile le mang?
- Sechaba se fapane joang ka lebaka la Lepcha?
- U ka tšoana le Lepcha sebakeng sa heno joang?

Thuto ea 6: Bohlale ba Molimo

Bala 1 Marena 3: 7-14.

- Solomone o ile a kopa eng?
- Karabelo ea Molimo e bile efe?

Bala Jakobo 1: 5.

- Jakobo o re re kope eng?
- Molimo o arabela joang ho latela Jakobo?

Bala Pesaleme ea 81: 11-16.

- Batho ba Iseraele ba ile ba hloleha ho etsa eng?
- Molimo o ne a tla etsa eng ha ba ne ba ile ba mamela

Bala Esaia 55: 8-9.

- Molimo o hlalosa litsela tsa hae le mehopolo ea hae joang?

Re ka ithuta eng litemaneng tsee kaofela?

Thuto ea 6: Ho Atisoa ha Molimo Lipale Tsa Bibeale

Davida le Goliathe

Mofilista le Baiseraele ba ne ba le ntoeng. Bafilista ba roma senatla se bitsoang Goliathe ntoeng 'me ba phatlalatsa hore Baiseraele ba tlameha ho romela motho ho mo loantša. Haeba motho eo a ka hlola, Bafilista ba ne ba tla hloloa ntoeng ebe ba tloha Iseraeleng. Haeba Goliathe a ka hlola, Baiseraele ba ne ba tla hloloa ntoeng ebe e ba makhoba a Bafilista. Davida o ne a le monyane haholo hore a ka ea ntoeng, empa ha a utloa Goliathe a soma Molimo o ile a ithaopa ho loana.

Bala 1 Samuele 17: 32-49.

- David o ile a etsang?
- Hobaneng ha David a ile a ho etsa?
- Phello e ile ea e-ba efe?
- Na u nahana hore see se ka be se etsahetse ha David a ka be a sa ea ntoeng?

Elisha le Mohlolohali

Bala 2 Marena 4: 1-7.

- Boemo ba mohlolohali eo e ne e le bofe?
- ile a etsang?
- Modimo o ile a etsang?
- Phello e ile ea e-ba efe?

Jeriko

Bala Joshua 6: 1-5, 12-14, 15-17, 20.

- Molimo o ile a ba bontša hore ba etse'ng?
- Ba entseng?
- Phello e ile ea e-ba efe?

Naamane

Ena ke pale ea Naamane. E ne e le molaoli oa lebotho la Syria — monna ea matla haholo. Leha ho le joalo, o ne a e-na le lepera 'me o utloile hore Iseraeleng ho na le moprofeta ea ka mo folisang. Kahoo a ea ho moprofeta Elisha.

Bala 2 Marena 5: 9-14.

- Elisha o ile a re a etseng?
- Naamane o ile a arabela joang?
- Ho ile ha etsahala'ng ha Naamane a mamela?

Thuto ea 8: Liketso tsa Moralo oa Lerato

Mehato ea

Mohato oa 1: Rapela

Ntho ea pele eo u lokelang ho e etsa ke ho rapela. Iphe nako hona joale ho rapela. Kopa Molimo ho u bontša seo u lokelang ho se etsa bakeng sa Ketso ea hau ea Lerato. Etsa bonnete ba hore u nka metsotso e 'maloa ea khutso ho mamela Molimo.

Mohato oa 2: Khethang ketsahalo e

le sehlopha, etsang qeto ea hore na le ka etsa eng e le Molao oa Lerato. Na Molimo o fane ka pululelo? Haeba mang kapa mang a na le maikutlo a hore na ke eng e ka etsang Molao o motle oa Lerato, ba kope ho arolelana. Hape sheba tse ling tsa mehopolo eo u e thathamisitseng thutong ea 5: Molimo o batla hore kereke e thuse le Thuto ea 6: Ke litlhoko life tse ling tseo re ka thusang ka tsona. Hammoho, lumellanang ka seo le bonang Molimo a le etella pele ho se etsa.

Hang ha u khethile sehlooho, etsa bonnete ba hore ke ntho eo u ka e etsang ka letsatsi le le leng feela. Lihlopha tse ling li khetha ntho e kholo haholo. Tsoela pele ho nahana ho fihlela o na le seo o ka se etsang ka letsatsi le le leng, o sebelisa lisebelisoa tsa lehae, mme o kenyelletsa batho ba bangata kamoo ho ka khonehang.

- Na e bontša lerato?
- Na e nyane ebile e bonolo?
- Na e ka etsoa ka ho sebelisa lisebelisoa tseo u nang le tsona?
- Na e ama batho ba bangata kamoo ho ka khonehang?

Mohato oa 3: Lokisetso moralo

Buisana ka lipotso tse latelang. Haeba ho khonahala, e-re motho e mong a tlahehe likarabo e le hore u se ke ua lebala.

- U tlo etsang?
- U hloka lisebelisoa life? Lintho tseo u tla li fumana kae? Ke mang ea tla li fumana?
- O tlo thusa mang?
- Ke mang ea tla nka karolo ho thusa? Ke mang ea tla mema bohle?
- U tla e etsa ka letsatsi lefe?

Mohato oa 4: Rapela

Ha u qetile ho ngola moralo, iphe nako ea ho rapela hape. Kopa Molimo hore au thuse ho phethela projeke le ho atisa liphetho. Rapella hore lebitso la hae le tlotlisoe. Bekeng e le 'ngoe kapa tse peli tse tlang, ha u ntse u itokisetso morero oa hau, u lokela ho rapela Molimo hore au thuse ka projeke.

Mohato oa 5: Etsa projeke

Mohato o latelang ke ho etsa projeke eo u neng u e rerile. Qala letsatsi ka thapelo 'me u nehele boiteko ba hau ho Molimo. Hopola hore o etsa projeke ena ho bontša lerato la Molimo ho sechaba sa heno. Leka ho boloka maikutlo a lumellanang le sepheo sena.

Mohato oa 7: Lekola le ho tlaheha

Mohato oa hoqetela ke ho tlaheha le ho lekola. Hobaneng re hloka ho itlahlola? Hobane e re thusa ho ithuta. Re ka nahana ka seo re se entseng hantle le seo re ka se etsang ho ntlafatsa nakong e tlang. Ha ho hloka hore e be ts'ebetso e telele; u ka nka feela metsotso e seng mekae ho buisana ka lipotso tsena:

- Ho tsamaile hantle?
- Ke eng e sa kang ea tsamaea hantle?
- Ke lintlafatso life tseo u ka li etsang morerong oo?
- Na karabelo e ne e le kamoo u neng u rerile kateng? Haeba ho se joalo, hobaneng?
- Na Molimo o ile a tlotlisoa?